



Modisa le phiri

Ka Nelis Daniels

Bogologolotala, modisa mongwe yo o godileng le mosadi wa gagwe ba ne ba nna mo motsaneng o monnye o o fa gaufi kwa sekgweng se segolo thata. Leina la modisa e ne e le Mongameli Abu, mme bana ba motse ba ne ba mmita Rre MA kgotsa MA E seng "ma", jaaka o ne o tle o bitse mmè wa gago ka dinako tse dingwe, mme "em ay". Mosadi wa gagwe o ne a bidiwa Arivukile Abu fela MA o ne a bitsa mosadi wa gagwe Ari. MA o ne a rata dilo tse tharo thata: mosadi wa gagwe, digwete le dinku tsa gagwe. O ne a sa tshwenyega ka dilo tse dingwe tsotlhe e bile a sa galefisiwe kgotsa go galefela sepe bonolo.

MA o ne a latela thulaganyo ya gagwe ya letsatsi le letsatsi ka boikanyego. Go tsoga mo mosong ka 5:30, go tlišetsa Ari difitlholo ka 6:00: mae a mararo a a bedisitsweng thata le lengathwana la senkgwe se se besitsweng. Morago ga difitlholo, o ne a dumedisa nngwe le nngwe ya dinku tsa gagwe tse 100 tse di boboa, a nosetsa digwete tsa gagwe, a robala go se kae thapama, mme a bo a ja le mosadi wa gagwe ka letlatlana ka 7:30. O ne a itshedisa ka dilo tsa gagwe mme a tshela botshelo jo bo ritibetseng, jo bo nang le kagiso. Le fa go ntse jalo, go ne go na le sengwe se se neng se mo tshwenya thata. O ne a tlala bogale fa a akanya ka gone, mme ka dinako tse dingwe, mo malatsing a a neng a galefile thata, o ne o kgona go bona mosi o o pududu o tswa mo ditsebeng tsa gagwe tse di tletseng moriri. Mmaba

yo mogolo wa ga MA e le bokoa jwa gagwe le selo se a neng a se tlhoile thata mo lefatsheng, e bong phiri e kgolo e pududu e e neng e nna mo sekgweng.

Phiri e, e ne e le kgolo thata e bile e le bosula mo e leng gore baagi ba motse ba ne ba e bitsa Arma. Go bua leina la phiri fela go ne go dira gore le baagi ba ba pelokgale ba motse ba tshoge. Phiri eo e ne ya tewa leina la Arma gonne mongwe mo motseng o kile a ikana gore o kile a bona phiri e gagolaka letsogo la motho. Monna yo o ne a goa a re, "Lebogo la me, Ahhhh!" Go tloga ka letsatsi leo, mongwe le mongwe o ne a itse ka ga phiri Arma. Phiri e ne e sa kgone go bonwa e bile e le boferefere, mme e ne e rata nama ya nku e e monate.

Jaanong, ka letsatsi le le tshwanang le a mangwe, M.A. o ne a tsoga mo mosong ka 5:30 a.m, a tlisetsa Ari difitlholo ka 6:00 a.m. mme a tswa a ya go dumedisa dinku tsa gagwe. O ne a dumedisa nku nngwe le nngwe: 1, 2, 3, ... 98, 99 mme a emisa. Nku ya bo100 e ne e le kae? O ne a bala gape gore a tlhomamisa, mme go ne go tlhaela nku ya bo100. Mosi o ne wa simolola go tswa mo ditsebeng tsa gagwe. E ne e ka nna fela phiri Arma.

32

O ne a ikana ka bogale gore phiri ga e kitla e tlhola e tsaya nku e nngwe gape. O ne a fetsa letsatsi lotlhe a aga lobota lwa maje go dikologa lesaka la dinku tsa gagwe. Lobota lono lo ne lo le bolelele jwa dimetara di le pedi le bophara jwa ditena di le pedi. O ne a ya go robala mo bosigong joo, a ikaetse go falosa nku ya bo 100.

Mo letsatsing le le latelang, fa a bala dinku tsa gagwe, o ne a fitlhela di le 98. Go tlhomamisa, o ne a phimola boroko mo matlhong a gagwe mme a bala gape. Ele ruri, dinku di ne di le 98. Mosadi wa gagwe o ne a ise a tle a mmone a galefile jalo. Matlho a gagwe a ne a bulegile, mme matsogo a gagwe a ne a tsokotsa diatla tsa gagwe ka tsela e e sa laolesegeng. O ne a akanya gore o tla tshwara phiri eo. O ne a lemoga gore lobota lwa maje lo ne lo sa dira mme phiri Arma o ne a sa ntse a kgona go tsena mo lesakeng la dinku. MA o ne a dira ka natla, mme fa letsatsi le wela, lobota lwa maje lo ne lo le kwa godimo go menagane gabedi go feta pele. Jaanong e ne e le bolelele jwa dimetara di le nnè le bophara jwa ditena di le nnè. MA o ne a ya go robala, a kgotsofetse gore lobota lo tla dira tiro ya lone. Ruri, o ne a fentse phiri Arma mo lekgetlhong le.



Mo letsatsing le le latelang, MA o ne a ithaganelela go dira difitlholo tsa ga Ari gore a tle a kgone go ya kwa dinkung tsa gagwe ka bonako mme a bo a bedisa le lee le le lengwe le le neng le le boleta thata go feta ka tlwaelo. O ne a lemoga seo ka yone nako eo, mme Ari go bona modisa wa gagwe yo a mo ratang a tlhakatlhakane jalo go ne ga mo utlwiswa botlhoko thata - e le ka ntlha ya phiri e e bosula. O ne a rata tsela e a neng a ritibetse ka yone mme o ne a sa kgone go itshoka fa mmona wa gagwe a tshwenyegile jalo. MA o ne a bala dinku tsa gagwe ka kelotlhoko mme ditsebe tsa gagwe tsa batla di thunya fa a ne a ema mo go 97. "E seng gape." Tlhogo ya gagwe e ne e sa bonale mo lerung le le pududu la mosi o o neng o tswa mo ditsebeng tsa gagwe.

33

O ne a ise a ke a galefe thata jaana mo botshelong jwa gagwe jotlhe. Ari o ne a bona bogale jwa gagwe mme a swetsa ka gore a mo thuse go fedisa phiri eno e e bosula gotlhelele. O ne a lemoga gore dipota tsa ditena ga di kitla di thusa; ba ne ba tla tshwanelwa ke go tlhasela. O ne a bolelela MA gore o tshwanetse go etela kgaitسادie kwa motseng o o fa gaufo, mme o ne a kgweetsa koloi ya bone e nnye go ya kwa boemafofaneng jo bo fa godimo ga thabana. O ne a fofa mo godimo ga dithaba le lewatle go fitlha a kotama mo Aforikaborwa e e tletseng lerole a le mo morerong wa go batla sebetsa sa go fenya phiri Arma.

Malatsi a le mararo morago ga moo, MA o ne a sa ntse a galefile. O ne a tsentse dikhamera go dikologa lesaka la dinku tsa gagwe a bo a reka le setulo sa go nna mo go lone gore a tle a nne kwa ntle a sireletse dinku tsa gagwe fa Arma a ka boa.

Ga nna bosigo, mme a nna fa kgorong ya ntlo. Go ne go na le ngwedi o o tletseng bosigo joo. Phefo e ne e tsubutla mo dikaleng tse di kwa tlase kwa ntlheng ya sekgwa. MA o ne a ikutlwa a tshogile, mme a na le badiiri ba gagwe ba ba ikanyegang gore ba mo sireletse. O ne a setse a tshwarwa ke boroko fa a ne a bona moriti o o neng o le montsho go feta e mengwe mme o bopegile ka tsela e e sa tlwaelegang. Moriti o ne o tsamaya. Go ne ga tlhaga maroo a maputswa, ditsebe tse dikgolo tse di motsu le matlho a mahibidu a a phatsimang. E ne e le phiri Arma. O ne a goa a bo a itaya thobane ya gagwe, mme Arma o ne a atamela gaufi le ene. O ne a lebega a sa boife sepe, e bile a le boikgogomoso.

Fa Arma a ntse a atamela, dimetara di le lesome, di le tlhano, di le tharo, di le pedi... Arma o ne a le gaufi thata mo e leng gore MA o ne a ka kgona go mo tshwara. MA o ne a batla a idibala, mme o ne a ema a tsepame, go sireletsa dinku tsa gagwe. Arma o ne a ikaeletse go tlhasela. Matlho a gagwe a ne a bulega ka ntlha ya poifo fa a bona MA O ne a tlola, a retologa ka bonako, mme a tsena mo sekgweng, a tsentse mogatla mo maotong. Go tswa kwa morago ga ntlo, go ne ga tlhaga moriti o mogolo le go feta. O ne o le mogolo thata mo e leng gore ka motsotswana fela, MA o ne a sa kgone go bona ngwedi. Moriti le one o ne o na le maroo le ditsebe tse di motsu, mme o ne o na le matlho a a serolwana - matlho a a neng a bone poifo mme a itse gore a ka e laola jang. Gape e ne e na le kholoro mo molaleng wa yone. E ne e le eng?

“Ke tau.” Ari o ne a bua a le ka fa morago ga moriti wa gouta, o jaanong o neng o rapame mo mpeng ya yone, e ntse e latswa menwana ya yone e megolo.” E tswa kwa Aforikaborwa e e nang le letsatsi.”

Fa letsatsi le ntse le tlhaba ka iketlo kwa botlhaba, Ari o ne a tlhalosa gore o adimile tau e kgolo eno kwa serapeng sa dipologolo kwa Aforikaborwa gore e tshose phiri Arma. MA o ne a kgona go bona tau sentle jaanong, mme o ne a gakgametse tota. Molomo wa gagwe o ne o bulegile mme a lebala go o tswala.

Tau eno e ne e na le moetse o mokima o o borokwa jo bo tseneletseng, mmele o o borethe, o o nang le mesifa, le mogatla o moleele o o mmala wa gouta o o nang le boboa jo bo borokwa kwa bofelong. Le fa go ntse jalo, matlho a yone a ne a kaya botsalano. Ari o ne a bolela gore o ne a bone le dinku tse di neng di nyeletse kwa morago ga polasa. Di ne di ile tsa ya go fula bojang jo bo botshe, ka jalo di ne di siame.

Dilo tsotlhe di ne tsa boela sekeng. MA o ne a buseditse dinku tsa gagwe tsotlhe tse 100 kwa di neng di tshwanetse go nna gone, mme ka ntlha ya mosadi wa gagwe yo o botlhale, o ne a sa tlhole a galefile. Phiri Arma, ga a ka a boa gape. Go reng a ne a ka dira jalo, fa tau e kgolo e ne e ntse e disitse kwa morago ga ntlo ya bone?

